

BEZBJEDNOST HRANE

SPECIJALNI
DODATAK

DNEVNE novine
SRIJEDA, 31. 10. 2018.



Vesna Daković, direktorka Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Crne Gore

● 2-3

GRADANI, ALI I TURIŠTI NE MORAJU DA BRINU O BEZBJEDNOSTI HRANE U CG



Redovne imunizacije i kontrole | Ključni faktori za održivu i sprečavaju širenje zaraza ● 8-9 | konkurentnupoljoprivredu

Od njive do trpeze
● 4-5



Aktivnosti
Savjeta
za zaštitu
životinja
● 12-13



Cilj sektora veterine
● 6-7





Rezultati kontrola, o kojima na mjesecnom nivou, obavještavamo javnost, daju nam za pravo da kažemo da je sistem bezbjednosti hrane u Crnoj Gori na visokom nivou i da naši građani, ali i turisti, imaju u ponudi bezbjedu i kvalitetnu hranu



Za tri mjeseca više od 70.000 eura kazni

• Koliko je izrečeno kazni i na šta su se one najviše odnosile tokom juna, jula i avgusta?

DAKOVIC: Tokom ova tri mjeseca, inspektori za hranu su izrekli 192 prekršajna naloga, ukupne vrijednosti 70.135 eura.

Važno je da naglasimo da broj kazni i njihova naplata niješu prioritet u ovoj oblasti. Funkcionisanje sistema bezbjednosti hrane ne počinjava prioritetno na kaznenoj politici, već na informisanju, edukaciji, preventivnim mjerama. Mnogo je važnije ono što se radi u dijelu ukazivanja na nedostatke uočene kod subjekata koji posluju hranom, sa davanjem roka za njihovo otklanjanje, gdje god je to moguće. Naravno, za objekte koji nisu ispunjavali minimum higijenskih zahtjeva automatski je data zabrana obavljanja djelatnosti.

Najčešće su subjekti ispravljali nepravilnosti na koje im je ukazano, što pokazuje da je takav pristup djelotvoran. Primarna odgovornost je na subjektima koji hranu stavljuju na tržiste. Većina njih je svjesna važnosti povjerenja potrošača koje bi lako i trajno izgubili ukoliko bi se desio slučaj trovanja hrana u njihovog objekta. Naravno, uvek ima i onih koji toga nisu svjesni i koji rizikuju da plate kaznu, umjesto da taj novac ulože u unapređenje uslova u dijelu bezbjednosti hrane, ali takvi u ovom poslu kratko traju.

Direktorica Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vesna Daković kaže da je sistem bezbjednosti hrane u Crnoj Gori na visokom nivou i da crnogorski građani, ali i turisti, imaju u ponudi bezbjedu i kvalitetnu hranu. Ipak, objašnjava da laička javnost često poistovjećuje pojmove "bezbjednost" i "kvalitet" hrane, iako je riječ o različitim kategorijama koje se ocjenjuju prema različitim parametrima. Kada govorimo samo o segmentu bezbjednosti hrane, potrebno je obveziti higijenske uslove kroz sve faze tog procesa. To znači odgovarajući infrastrukturu, tehnologiju, higijenu, obučene radnike, procedure samokontrole, i drugo. Hrana namijenjena za potrošača mora zadovoljiti zahtjeve za čuvanje i pakovanje hrane i naravno, pravilno deklarisanje i označavanje za informiranje potrošača.

• Kao neko ko je na čelu resora zaduženog za bezbjednost hrane u Crnoj Gori, kako ocjenjujete bezbjednost i kvalitet proizvoda na našem tržištu?

DAKOVIC: Radi boljeg razumijevanja odgovora, važno je podsetiti i pojasniti kako sistem funkcioniše. Da bi takav sistem funkcionsao, neophodna je kontrola svih navedenih procesa. Svaka zemlja ima svoj sistem kontrole, ali na nivou koncepta o funkcionišenju na isti način: od zdravih životinja i biljaka, uz zahtjevane higijenske uslove i uslove za čuvanje hrane, dobija se kvalitetna i bezbjedna hrana za potrošača.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, posredstvom inspekcija iz sve tri navedene oblasti, kontrolira i bezbjednost hrane u cijelom lancu od proizvodnje do stavljanja na tržište, kao i hrane koja se uvozi u Crnu Gori.

• Kako ocjenjujete rad inspekcijskih službi tokom sezone?



DAKOVIC: Radi boljeg razumijevanja odgovora, važno je podsetiti i pojasniti kako sistem funkcioniše. Da bi takav sistem funkcionsao, neophodna je kontrola svih navedenih procesa. Svaka zemlja ima svoj sistem kontrole, ali na nivou koncepta o funkcionišenju na isti način: od zdravih životinja i biljaka, uz zahtjevane higijenske uslove i uslove za čuvanje hrane, dobija se kvalitetna i bezbjedna hrana za potrošača.

• Kako ocjenjujete rad inspekcijskih službi tokom sezone?

DAKOVIC: Radi boljeg razumijevanja odgovora, važno je podsetiti i pojasniti kako sistem funkcioniše. Da bi takav sistem funkcionsao, neophodna je kontrola svih navedenih procesa. Svaka zemlja ima svoj sistem kontrole, ali na nivou koncepta o funkcionišenju na isti način: od zdravih životinja i biljaka, uz zahtjevane higijenske uslove i uslove za čuvanje hrane, dobija se kvalitetna i bezbjedna hrana za potrošača.

• Kako ocjenjujete rad inspekcijskih službi tokom sezone?

DAKOVIC: Radi boljeg razumijevanja odgovora, važno je podsetiti i pojasniti kako sistem funkcioniše. Da bi takav sistem funkcionsao, neophodna je kontrola svih navedenih procesa. Svaka zemlja ima svoj sistem kontrole, ali na nivou koncepta o funkcionišenju na isti način: od zdravih životinja i biljaka, uz zahtjevane higijenske uslove i uslove za čuvanje hrane, dobija se kvalitetna i bezbjedna hrana za potrošača.

• Kako ocjenjujete rad inspekcijskih službi tokom sezone?

DAKOVIC: Radi boljeg razumijevanja odgovora, važno je podsetiti i pojasniti kako sistem funkcioniše. Da bi takav sistem funkcionsao, neophodna je kontrola svih navedenih procesa. Svaka zemlja ima svoj sistem kontrole, ali na nivou koncepta o funkcionišenju na isti način: od zdravih životinja i biljaka, uz zahtjevane higijenske uslove i uslove za čuvanje hrane, dobija se kvalitetna i bezbjedna hrana za potrošača.

• Kako ocjenjujete rad inspekcijskih službi tokom sezone?

DAKOVIC: Radi boljeg razumijevanja odgovora, važno je podsetiti i pojasniti kako sistem funkcioniše. Da bi takav sistem funkcionsao, neophodna je kontrola svih navedenih procesa. Svaka zemlja ima svoj sistem kontrole, ali na nivou koncepta o funkcionišenju na isti način: od zdravih životinja i biljaka, uz zahtjevane higijenske uslove i uslove za čuvanje hrane, dobija se kvalitetna i bezbjedna hrana za potrošača.

• Kako ocjenjujete rad inspekcijskih službi tokom sezone?

DAKOVIC: Radi boljeg razumijevanja odgovora, važno je podsetiti i pojasniti kako sistem funkcioniše. Da bi takav sistem funkcionsao, neophodna je kontrola svih navedenih procesa. Svaka zemlja ima svoj sistem kontrole, ali na nivou koncepta o funkcionišenju na isti način: od zdravih životinja i biljaka, uz zahtjevane higijenske uslove i uslove za čuvanje hrane, dobija se kvalitetna i bezbjedna hrana za potrošača.

• Kako ocjenjujete rad inspekcijskih službi tokom sezone?

DAKOVIC: Radi boljeg razumijevanja odgovora, važno je podsetiti i pojasniti kako sistem funkcioniše. Da bi takav sistem funkcionsao, neophodna je kontrola svih navedenih procesa. Svaka zemlja ima svoj sistem kontrole, ali na nivou koncepta o funkcionišenju na isti način: od zdravih životinja i biljaka, uz zahtjevane higijenske uslove i uslove za čuvanje hrane, dobija se kvalitetna i bezbjedna hrana za potrošača.

tinjskog porijekla u odnosu na to koji stepen usaglašenosti trenutno imaju sa EU propisima. Uradili smo je 2014. godine, kada je utvrđeno da potpuna usklađenost sa EU propisima ima svega tri objekta koja proizvode hranu životinjskog porijekla.

Danas, nakon četiri godine, svi objekti u Crnoj Gori koji proizvode hranu životinjskog porijekla zadržavaju većinu zahtjeva u skladu sa EU propisima. U ovom trenutku, više od 60 objekata je potpuno usklađeno sa EU propisima. Dakle, ispunjavaju iste uslove, kao i objekti koji se bave istom djelatnošću u svakoj od zemalja EU.

Ostali objekti treba da završe infrastrukturna unapređenja da bi dostigli taj nivo, a svi imaju individualne planove za postizanje ovog cilja, koji su pretočeni u jedan Nacionalni program za unapređenje objekata, koji prati Vlada i Europsku komisiju.

Važno je napomenuti da su kao podrška proizvođačima hrane u tom dijelu bila u raspolaganju značajna bespovratna sredstva kroz IPARD-like projekte, a u ovom momentu i još izdajnija sredstva iz velikog IPARD-a. Cilj nam je da što više naših objekata opstane i bude konkurentno na tržištu EU, kada kao država postanemo članica.

Već sada imamo objekte koji svoje proizvode mogu plasirati na EU tržište, zahvaljujući svim preduzetim mjerama u procesu proizvodnje od "farme do trpeze". Poznato je da su EU izvozne brojive dobitne kompanije iz oblasti mesne industrije, proizvodnje jaja, objekti za preradu mlijeka takođe mogu izvoziti svoje proizvode ukoliko ispunjuju sve zahtjeve.

Vesna Daković, direktorka Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

GRADANI, ALI I TURISTI NE MORAJU DA BRINU O BEZBJEDNOSTI HRANE U CRNOJ GORI



Uobičajeno, Crna Gora najviše uvozi iz okolnih zemalja (tzv. CEFTA zemlje). Tu se izazovi dominantno odnose na različit nivo usaglašenosti propisa i propisanih parametara bezbjednosti i kvaliteta po pojedinim zemljama

ru. Takode u prometu se kontroliše i kvalitet, u skladu sa pravilnicima o kvalitetu za razne vrste proizvoda. Rezultati kontrola, o kojima na mjesecnom nivou, obavještavamo javnost, daju nam za pravo da kažemo da je sistem bezbjednosti hrane u Crnoj Gori na visokom nivou i da naši građani, ali i turisti, imaju u ponudi bezbjedu i kvalitetnu hranu.

Kontrola hrane, od strane inspekcijskih službi, u velikoj mjeri se bazira na procjeni rizika i u skladu sa tim, rade se planovi kontrole. Procjena rizika se radi na osnovu monitoringa bezbjednosti hrane koju se sprovode cijele godine. Naravno, inspektori postupaju i po inicijativama, sprovode se posebne akcije kontrola, kao što smo skoro imali za med i maslinovo ulje ili kao što od ove godine imamo četiri puta godišnje kontrolu sira proizvedenog na porodičnim gazdinstvima. Uništeno je 16.637,5 kg raznih vrsta hrane, a vraćeno je 388.565 kg hrane koja je uništeno 388.565 kg hrane koja je bila namijenjena uvozu. Njivažnije je da je cijela sezona, a zahvaljujući preduzetim mjerama protekla bez slučajeva trovanja izazvanih hranom, što je jedan od parametara na osnovu kojih možemo uspješnim ocjenjivati rad inspekcijskih službi tokom sezone. Ako govorimo o cijeloj godini, imam i podatak da je početka godine do kraja avgusta prilikom kontrole uvozne hrane zabranjeno stavljanje na tržište Crne Gore 92 pošiljke, što je 919 toni razne vrste hrane koja nije odgovarala standardima kvaliteta i bezbjednosti hrane na domaćem tržištu, za naše građane i turiste koji su posjetili Crnu Goru.

Zatim prošlogodišnje turističke sezone, odmah po preuzimanju inspekcija, bilo je izazovno organizovati adekvatnu kontrolu, ali smo, uz predan rad i maksimalne napore inspektora i svih u Upravi, uspjeli da postignemo odlične rezultate i obezbijedimo maksimalnu bezbjednost hrane na domaćem tržištu, za naše građane i turiste koji su posjetili Crnu Goru.

Za ovogodišnju sezonu bili smo organizaciono spremniji. Iako broj inspektora koji kontroliše bezbjednost hrane, njih 24, nije optimalan za naše potrebe, njihovim predanim radom i zalaganjem, uz podršku kolega iz Uprave i dobri organizaciju, postignuti su izuzetni

rezultati. Tokom juna, jula i avgusta u unutrašnjem prometu kontrolisano je 3068 objekata u kojima se priprema i prodaje hrana, pretežno privremeni. Uništeno je 16.637,5 kg raznih vrsta hrane, a vraćeno je 388.565 kg hrane koja je bila namijenjena uvozu. Njivažnije je da je cijela sezona, a zahvaljujući preduzetim mjerama protekla bez slučajeva trovanja izazvanih hranom, što je jedan od parametara na osnovu kojih možemo uspješnim ocjenjivati rad inspekcijskih službi tokom sezone. Ako govorimo o cijeloj godini, imam i podatak da je početka godine do kraja avgusta prilikom kontrole uvozne hrane zabranjeno stavljanje na tržište Crne Gore 92 pošiljke, što je 919 toni razne vrste hrane koja nije odgovarala standardima kvaliteta i bezbjednosti hrane na domaćem tržištu, za naše građane i turiste koji su posjetili Crnu Goru.

• Cilj je postao Uprave je da stvoriti uslove kako bi se ovaj rizik od nebezbjedne hrane na tržištu ukloni. Ulažemo maksimalne napore u tom pravcu i vjerujem da potrošači u Crnoj Gori prepoznaaju ova tri objekta koja proizvode hranu životinjskog porijekla.

Danas, nakon četiri godine, svi objekti u Crnoj Gori koji proizvode hranu životinjskog porijekla zadržavaju većinu zahtjeva u skladu sa EU propisima. U ovom trenutku, više od 60 objekata je potpuno usklađeno sa EU propisima. Dakle, ispunjavaju iste uslove, kao i objekti koji se bave istom djelatnošću u svakoj od zemalja EU.

Ostali objekti treba da završe infrastrukturna unapređenja da bi dostigli taj nivo, a svi imaju individualne planove za postizanje ovog cilja, koji su pretočeni u jedan Nacionalni program za unapređenje objekata, koji prati Vlada i Europsku komisiju.

Važno je napomenuti da su kao podrška proizvođačima hrane u tom dijelu bila u raspolaganju značajna bespovratna sredstva kroz IPARD-like projekte, a u ovom momentu i još izdajnija sredstva iz velikog IPARD-a. Cilj nam je da što više naših objekata opstane i bude konkurentno na tržištu EU, kada kao država postanemo članica.

• Kazali ste da smo na pravom putu da ispunimo mjerila za zatrivanje poglavljia vezanog za bezbjednost hrane? Možete li pojasniti kako funkcioniše sistem bezbjednosti u kontekstu pregovora?

DAKOVIC: Naravno, pokušavu vrlo kratko da predstavim jedan segment iz procesa usklađivanja sa standardima EU. Jedan od zadataka crnogorske administracije je bio kategorizacija objekata za proizvodnju proizvoda živo-

jima se promoviše slobodna trgovina, te da je time uvoz hrane neminovnost, ali sa druge strane to je i prilika za izvoz. Ono što je važno za potrošače i za naši koji se bavimo bezbjednošću hrane jeste da hrana koju su uvoz bude bezbjedna.

Uobičajeno, Crna Gora najviše uvozi iz okolnih zemalja (tzv. CEFTA zemlje). Tu se izazovi dominantno odnose na različit nivo usaglašenosti propisa i propisanih parametara bezbjednosti i kvaliteta po pojedinim zemljama. Podsetiti da je Crna Gora, jedina od CEFTA zemalja otvorila poglavljje 12, koje se odnosi na veterinarsku, fitosanitarnu i politiku bezbjednosti hrane i da je na dobrom putu da ispunji mjerila za zatrivanje nebezbjednosti pošiljke, odnosno zabranjuje njenog stavljanja na crnogorsko tržište, iz bilo koje zemlje da dolazi, potvrda da Uprava radi svoj posao, da sistem bezbjednosti funkcioniše u cilju zaštite potrošača u Crnoj Gori.

• Kazali ste da smo na pravom putu da ispunimo mjerila za zatrivanje poglavljia vezanog za bezbjednost hrane? Možete li pojasniti kako funkcioniše sistem bezbjednosti u kontekstu pregovora?

DAKOVIC: Naravno, pokušavu vrlo kratko da predstavim jedan segment iz procesa usklađivanja sa standardima EU. Jedan od zadataka crnogorske administracije je bio kategorizacija objekata za proizvodnju proizvoda živo-

jima se promoviše slobodna trgovina, te da je time uvoz hrane neminovnost, ali sa druge strane to je i prilika za izvoz. Ono što je važno za potrošače i za naši koji se bavimo bezbjednošću hrane jeste da hrana koju su uvoz bude bezbjedna.

Uobičajeno, Crna Gora najviše uvozi iz okolnih zemalja (tzv. CEFTA zemlje). Tu se izazovi dominantno odnose na različit nivo usaglašenosti propisa i propisanih parametara bezbjednosti i kvaliteta po pojedinim zemljama. Podsetiti da je Crna Gora, jedina od CEFTA zemalja otvorila poglavljje 12, koje se odnosi na veterinarsku, fitosanitarnu i politiku bezbjednosti hrane i da je na dobrom putu da ispunji mjerila za zatrivanje nebezbjednosti pošiljke, odnosno zabranjuje njenog stavljanja na crnogorsko tržište, iz bilo koje zemlje da dolazi, potvrda da Uprava radi svoj posao, da sistem bezbjednosti funkcioniše u cilju zaštite potrošača u Crnoj Gori.

• Kazali ste da smo na pravom putu da ispunimo mjerila za zatrivanje poglavljia vezanog za bezbjednost hrane? Možete li pojasniti kako funkcioniše sistem bezbjednosti u kontekstu pregovora?

DAKOVIC: Naravno, pokušavu vrlo kratko da predstavim jedan segment iz procesa usklađivanja sa standardima EU. Jedan od zadataka crnogorske administracije je bio kategorizacija objekata za proizvodnju proizvoda živo-



OD NJIVE DO TRPEZE

Ukoliko se ispoštuju sva pravila u primarnoj proizvodnji, preradi do stavljanja na tržište osigurava se da do krajnjeg potrošača stigne bezbjedan proizvod

Bezbjednost hrane podrazumijeva eliminiranje svih opasnosti koje hrano mogu učiniti štetnom po zdravlje potrošača. Sistem proizvodnje, prerade i distribucije hrane je vrlo kompleksan lanac aktivnosti. Započinje proizvodnjom primarnih proizvoda na farmama i njivama, a nastavlja se procesom prerade. Svaka od aktivnosti nosi značajan rizik po bezbjednost hrane, koji može nastati u procesu proizvodnje hrane do stavljanja na tržište. U primarnoj proizvodnji važno je obezbiti uslove za zdravlje biljaka i proizvodnih životinja, kao i kvalitet i bezbjednost hrane za životinje. Ovo se postiže kroz mjere veterinarske i fitosanitarne politike, kao i kroz mjeru bezbjednosti hrane za životinje, što podrazumijeva poštovanje brojnih propisa iz ovih oblasti i nadzor nad njihovim sprovođenjem. Pravilna upotreba medicinskih proizvoda za liječenje životinja, sredstava za zaštitu bilja (pesticida) i sredstava za ishranu bilja (dubriva), kao i poštovanje propisanih karenica su, takođe,

PRERADA NA PORODIČNIM GAZDINSTVIMA

Kako bi se sačuvala specifična i tradicionalna proizvodnja hrane na porodičnim gazdinstvima, omogućeno je i ovim proizvođačima da ispunite potrebne zahtjeve bezbjednosti hrane po posebnim fleksibilnim uslovima, u skladu sa propisima. Uspostavljen je Register objekata za proizvodnju sira i kajmaka na porodičnim gazdinstvima u koji je, do sada, upisano oko 1.500 objekata. Ovi objekti su pod stalnim nadzorom inspekcije za hrano, što uključuje i kvartalno laboratorijsko analiziranje proizvoda radi utvrđivanja mikrobioloških kriterijuma bezbjednosti. Ohrađujući je podatak da više od 90 odsto analiziranih proizvoda odgovara zahtjevima bezbjednosti.

preduslov bezbjednosti i garancija da se u proizvodu biljnog ili životinjskog porijekla neće naći ostaci (residue) ovih supstanci.

• PROCES PRERADE

Prosec prerade hrane odvija se u odobrenim objektima koji moraju ispunjavati brojne higijenske, tehnološke i infrastrukturne zahtjeve, u pogledu unutrašnjeg uređenja, opreme, zdravlja i obućenosti zaposlenog osoblja i drugo, kako bi se smanjio rizik od kontaminacije hrane, a što je sada definisano propisima za bezbjednost hrane. Poseban dio propisa odnosi se na higijenski paket mjera koje proizvođači hrane moraju primjenjivati, kao i procedure samokontrole.

• ČUVANJE I DISTRIBUCIJA

Važna karika u lancu proi-

zvodnje hrane jeste čuvanje i distribucija. Pojedine vrste hrane zahtijevaju posebne uslove čuvanja i transporta, pa se dešava da hrana postane nebezbjedna zbog prekida hladnog lanca, odnosno promjene zahtijevane temperature kojoj je izložena. Takođe, postoje set

pravila za informisanje potrošača. Proizvođači hrane na deklaraciji moraju navesti propisane informacije kako bi potrošači bili precizno informisani o proizvodu. Ukoliko se ispoštuju sva pravila u primarnoj proizvodnji, preradi do stavljanja na tržište osigurava se da do krajnjeg potrošača stigne bezbjedan proizvod.

Zato je mesto sistema bezbjednosti hrane - od njive, odnosno farme do trpeze. Kontrola bezbjednosti hrane vode se kontrole bezbjednosti obavljuju inspektori za hrano. Pored sprovođenja ciljanih i redovnih službenih kontrola utvrđenih planom, u 2018. godini po prvi put je uspostavljen sveobuhvatni monitoring bezbjednosti hrane. Kroz monitoring se prate i analiziraju residue u hrani životinskog porijekla, hrani za životinje i residue sredstava za zaštitu bilja, zatim nitrati, listerija u hrani, mikrobiološki kriterijumi, kontaminenti, GMO i drugo. Monitoring predstavlja sistematsko sprovođenje niza planiranih aktivnosti i ispitivanja, kako bi se sagledalo stanje i procijenjen rizik po bezbjednosti hrane na tržištu. Pored kontrole hrane na unutrašnjem tržištu, sprovođi se kontrola hrane iz uvoza kojom se ispunjuje ispunjenost svih propisa bezbjednosti hrane za stavljanje na cmogorsko tržište.

Kontrolama hrane namjernje uvozu, od početka godine zabranjeno stavljanje na tržište Crne Gore više od 1.000 tona hrane



Od početka godine zabranjeno stavljanje na tržište Crne Gore više od 1.000 tona hrane

Kontrolu bezbjednosti hrane vode se kontrole bezbjednosti obavljuju inspektori za hrano. Pored sprovođenja ciljanih i redovnih službenih kontrola utvrđenih planom, u 2018. godini po prvi put je uspostavljen sveobuhvatni monitoring bezbjednosti hrane. Kroz monitoring se prate i analiziraju residue u hrani životinskog porijekla, hrani za životinje i residue sredstava za zaštitu bilja, zatim nitrati, listerija u hrani, mikrobiološki kriterijumi, kontaminenti, GMO i drugo. Monitoring predstavlja sistematsko sprovođenje niza planiranih aktivnosti i ispitivanja, kako bi se sagledalo stanje i procijenjen rizik po bezbjednosti hrane na tržištu. Pored kontrole hrane na unutrašnjem tržištu, sprovođi se kontrola hrane iz uvoza kojom se ispunjuje ispunjenost svih propisa bezbjednosti hrane za stavljanje na cmogorsko tržište.


Pored kontrole hrane na unutrašnjem tržištu, sprovođi se kontrola hrane iz uvoza kojom se ispunjuje ispunjenost svih propisa bezbjednosti hrane za stavljanje na cmogorsko tržište. Kontrolama hrane namjernje uvozu, od početka godine zabranjeno stavljanje na tržište Crne Gore više od 1.000 tona hrane

1000

tona hrane namijenjene uvozu od početka 2018. godine vraćeno je ili uništeno jer nije odgovaralo zahtjevima bezbjednosti i kvaliteta

500

propisa donijeto je iz oblasti bezbjednosti hrane, veterinarne i fitosanitarne politike, u skladenih sa EU propisima



11

objekata iz Crne Gore u kojima se proizvodi hrana životinskog porijekla nalazi se na listi odobrenih za uvoz u EU

REZULTATI TROMJEŠEĆNE KONTROLE:

Izvršen nadzor u gotovo 3.000 objekata. Zabranu obavljanja djelatnosti obrade i pripreme hrane u ukupno 38 objekata. Naredba oticanja infrastrukturnih neusaglašenosti u određenom roku u 117 objekata. Uništeno i stavljen van prometa ukupno 16.637,5 kg nebezbjedne hrane, dala 147 ukaza o oticanju nedostataka manjeg rizika za čije oticanje je potrebno kratko vrijeme. Izdata 192 prekršajna naloga. Pri kontrolama uvoza hrane zabranjeno je stavljanje na tržište Crne Gore u ukupno 36 poslijeklji hrane, ukupne težine 383.000 kg. Satržista je uklonjeno i uništeno 477 kg meda i 132 litara maslinovog ulja.



SEKTOR VETERINE obavlja poslove utvrđene zakonima iz oblasti veterinarstva, identifikacije i registracije životinja, zaštite dobrobiti životinja, veterinarskih ljekova i nusproizvoda životinjskog projekla i organizuje i sprovodi službene kontrole i inspekcijski nadzor u skladu sa ovlašćenjima utvrđenim ovim i drugim zakonima.

Ovaj sektor se sastoji iz tri odseka:

- Odsjek za zdravlje životinja i dobrobit životinja;
- Odsjek za međunarodni promet i nusproizvode životinjskog projekla;
- Odsjek za veterinarsku inspekciju

U Odsjeku za zdravlje životinja i dobrobit životinja, vrše se poslovi koji se odnose na sprovođenje mjeru određenih zakonima u cilju zaštite zdravlja i dobrobiti životinja i obezbjeđivanja proizvodnje zdravih životinja i bezbjednih i zdravstveno ispravnih proizvoda životinjskog projekla.

U Odsjeku za međunarodni promet vrše se poslovi koji se odnose na uslove za uvoz u Crnu Gru i tranzit preko teritorije Crne Gore živilih životinja, proizvoda životinjskog projekla i nusproizvoda koji podliježu veterinarskom pregledu.

U Odsjeku za veterinarsku inspekciju vrše se poslovi koji se odnose na sprovođenje službenih kontrola i inspekcijskog nadzora na području Crne Gore i podzakonskih akata iz oblasti veterinarstva, identifikacije i registracije životinja, zaštite dobrobiti životinja, bezbjednosti proizvoda životinjskog projekla i hrane za životinje životinjskog projekla.

Sektor veterine intenzivno sarađuje sa međunarodnim institucijama, kao što su Međunarodna organizacija za zdravlje životinja (OIE), Evropska komisija (DG SANTE), Evropska agencija za bezbjednost hrane (EFSA), preko kojih na dnevnoj bazi dobija informacije o trenutnom statusu zdravlja, odnosno bolesti životinja u cijelom svijetu.



zdravstvene zaštite životinja se finansiraju iz agrobudžeta i njima se kontrolise i prati zdravstvene proizvodne životinje sa aspekta bolesti, sa posebnim akcentom na one koje mogu imati uticaja na ljudi, kao što su tuberkuloza, brucelzoza. Takođe, kroz ovaj program planiraju se i sproveđe mjere preventivne vakcinacije protiv bolesti plavog jezika i bolesti kvrgave kože, a za koje su obezbijedena dodatna finansijska sredstva iz budžetske rezerve, već drugu godinu za redom. Svakako, za pojedine mjere zdravstvene zaštite koriste se i evropski fondovi, kao što je dio sredstava za mjerne prevencije bolesti kvrgave kože, ali i veoma značajna mjera oralne vakcinacije protiv bjesnila, kao jedne od vrlo opasnih zoonoz.

Pored kontrole i praćenja zdravlja i dobrobiti domaćih životinja, u ovom sektoru prati se zdravlje i dobrobit životinja namjenjenih uvozu u Crnu Gru, kao i bezbjednost i kvalitet hrane životinjskog projekla i hrane za životinje životinjskog projekla, na grančnim prelazima od strane grančnih veterinarskih inspekcija. Uslovi za uvoz živilih životinja i proizvoda životinjskog projekla propisuju se na bazi međunarodnih standarda i trenutne epizootiološke situacije u zemljama iz koje životinje, odnosno proizvodi dolaze. Takođe, svaki ovakav uvoz praktiči veterinarski sertifikat kojim su usaglašeni uslovi između zemlje uvoznice i zemlje izvoznice, a kojim veterinarski inspektor iz zemlje izvoznice garantuje da su ispunjeni svi uslovi koje je zahtjevala zemlja uvoznica.

Sektor veterine intenzivno sarađuje sa međunarodnim institucijama, kao što su Međunarodna organizacija za zdravlje životinja (OIE), Evropska komisija (DG SANTE), Evropska agencija za bezbjednost hrane (EFSA), preko kojih na dnevnoj bazi dobija informacije o trenutnom statusu zdravlja, odnosno bolesti životinja u cijelom svijetu.

VETERINARSKE AMBULANTE

Naravno da kreiranje veterinarske politike, kroz propise i obavezne mjere zdravstvene zaštite ne bi ništa značio bez veterinaraca na terenu koji sprovode te mjeru. S obzirom da mjerne obavezne zdravstvene zaštite predstavljaju poslove od javnog interesa, Uprava kroz javni konkurs dodjeljuje epizootiološka područja, sa utvrđenim brojem životinja, veterinarskim ambulantama, koje te mjerne sprovode na terenu.

DOBROBIT ŽIVOTINJA

Sektor veterine osim što brine o zdravlju životinje brine i o njihovoj dobrobiti. I mada je tema dobrobiti kućnih ljubimaca posebno aktualna kod nas, sa aspekta veterinarske struke dobrobit proizvodnih životinja u svim fazama proizvodnje (držanje, transport, klanje) predstavlja značajniji zahtjev, sve u cilju obezbjeđivanja bezbjednih proizvoda od tih životinja.



GRANIČNA INSPEKCIJA

Veterinarska inspekcija vrši nadzor i kontrolu živilih životinja proizvoda životinjskog projekla, nusproizvoda životinjskog projekla i hrane za životinje životinjskog projekla. Ova kontrola odvija se na unutrašnjem tržištu i prilikom uvoza. Granična veterinarska inspekcija, kako kod nas, tako i svuda u svijetu, kontrolu vrši na grančnim inspekcijskim mjestima, koja su posebno utvrđena za ove kontrole, a zajedno sa drugim grančnim službama (carina, policija, druge inspekcije). Za razliku od drugih kontrola, kontrola veterinarske inspekcije zahtjeva neposredni pregled pošiljkama, bilo da se radi o živilim životinjama (gdje je najvažnija) ili o drugim pošiljkama u nadležnosti.



KONTROLA ŽIVOTINJIHRANE ŽIVOTINJSKOG PORJEKLA NA UNUTRAŠNJEM TRŽIŠTU

Pored kontrole na grančnim inspekcijskim mjestima, veterinarski inspektori kontroluju životinje i hrano životinjskog projekla i na domaćem tržištu. Takođe, kontroluju rad veterinarskih ambulanti, veledrogerija, upotrebe veterinarskih ljekova, vrše kontrolu identifikacije i registracije životinja i brojne druge stvari koje propisuju zakoni iz oblasti veterine. Najveće ograničenje za veterinarski sektor predstavlja konstantno deficitaran kada doktora veterinarske medicine, ali Uprava i pored tih ograničenja uspeva da sprovodi veterinarsku politiku u skladu sa propisima.

SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA LABORATORIJA

Važan dio mjera obavezne zdravstvene zaštite životinja je laboratorijska dijagnostika, odnosno utvrđivanje prisustva bolesti životinja. Specijalistička veterinarska laboratorija je specijalizovana za dijagnostiku bolesti životinja, a na bazi akreditovanih međunarodnih metoda. Ova laboratorijska intenzivno radi na usvajaju novih metoda, a posebno u poslednjih nekoliko godina, kada se uticaj klimatskih promjena na osjeća kroz pojave novih bolesti na teritoriji našeg kontinenta.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinar i fitosanitarne poslove je centralno tijelo koje je odgovorno za pregovore u Pregovaračkom poglavljima 12: veterinarska, fitosanitarna i politika bezbjednosti hrane. Ovo poglavlje je otvoreno u junu 2016. godine, a bilo je neophodno sprovesti niz mjeri i ispuniti mjerila za otvaranje. U ovom trenutku, Uprava za bezbjednost hrane intenzivno radi na ispunjenju mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavljaja 12 i već je ispunila jedno od tri mjerila. Pripremljen je Nacionalni program za unapređenje objekata životinjskog projekla i nusproizvoda životinjskog projekla, kao i Program unapređenja kvaliteta sirovog mlijeka sa planom za upravljanje neusaglašenim mlijekom koje je Vlada Crne Gore usvojila, a Evropska komisija odobrila.

Druge i treće mjerilo za zatvaranje pregovaračkog poglavljaja 12 iziskuje značajna finansijska sredstva, ali su ta sredstva već u velikoj mjeri obezbijedena kroz projekte finansirane od strane Evropske komisije i Svjetske banke. Veterinarska, fitosanitarna i politika bezbjednosti hrane su zajedničke politike EU i veoma su zahtjevne. Prvenstveno se bazuju na kompletnom sistemu kontrole bezbjednosti hrane i na službenim kontrolama kojima se taj sistem kontrolira.

I pored malih administrativnih kapaciteta koje Crna Gora ima, posebno kada se uzme u obzir problem sa stalnim deficitom veterinara, uspjeli smo da postignemo da Evropska komisija stečne značajno povjerenje u našem sistemu bezbjednosti hrane. O tome najbolje govori činjenica da već sada imamo objekt za proizvodnju hrane životinjskog projekla koji se nalazi na listi odobrenih objekata za uvoz u EU. Napominjemo da naš sistem bezbjednosti hrane kontroliše Evropsku komisiju, preko svog direktora F koji je zadužen za reviziju službenih kontrola, a poznat je po prethodnom nazivu FVO. Crna Gora kao i sve zemlje iz kojih se hrana stavlja na tržište EU imaju super kontrolu od strane ovih inspektora, a mi smo imali misiju u novembru 2017. godine.

Na kraju treba napomenuti, da se napredak Crne Gore po poglavljima 12 iz godine u godinu ocjenjuje kao značajan kada su pregovori Crne Gore u pitanju, a sama transportacija EU legislative u ovim oblastima zahtjeva godišnje i po 100 i više podzakonskih akata. A u skladu sa Strategijom za transpoziciju EU propisa i dinamikom realizacije do sada, ova transpozicija će biti završena do kraja 2018. godine.

CILJ SEKTORA VETERINE: Zaštiti zdravlje životinja, čime se štiti i zdravlje ljudi

Program obavezne zdravstvene zaštite životinja je najzahtjevниji program Uprave za bezbjednost hrane i u finansijskom iskazu najveći. Svake godine, izdvajaju se značajna finansijska sredstva iz agrobudžeta za ove mjeru koje su od izuzetnog značaja za očuvanje stočnog fonda, ali i za očuvanje javnog zdravlja, jer znatan broj bolesti životinja može se prenijeti i na ljudi. Kroz program mjeru obavezne zdrav-

stvene zaštite životinja kontrolisu se životinje na prisustvo: tuberkuloze, brucelzoze, leukoze, BSE (poznate kao bolesti ludih krava), sprovodi se preventivna vakcinacija protiv bolesti kvrgave kože, plavog jezika, antraks-a (u antraksnim područjima), klasične kuge svinja...

Pored obaveznih mjeru zdravstvene zaštite životinja, Uprava konstantno prati kretanje bolesti u svijetu i regionu. Klimatske

promjene, nažalost mijenjaju prirodno okruženje za brojne virusne i bakterije i time evropsko tlo postaje pogodno za bolesti koje nikada ranije nisu postojale na ovom kontinentu. Takođe, kretanje svinja kvrgave kože je prvi put pojavila u Evropi (u Grčkoj) 2016. godine, a potom se proširila na Bugarsku, Makedoniju, Albaniju, Kosovu, Srbiju i na krajnju Crnu Gru. Koordinisanom aktivnošću, uz podršku, i stručnu

i finansijsku, međunarodnih institucija, bolest kvrgave kože je stavljena pod kontrolu. Ipak, iste te 2016. godine, Crna Gora se suočila sa bolesću plavog jezika, što je bio dodatni udarac za stočni fond Crne Gore. I mada su stočariima nadograđeni troškovi za izgubljene ili usmrćene životinje, što je državni budžet koštalo blizu dva miliona eura, indirektni troškovi izazvani socio-ekonomskim

efektima su bili vjerovatno još veći. Zbog toga, već dvije godine obezbijedena su finansijska sredstva za vakcinaciju protiv ove dvije naročito opasne zarazne bolesti životinja.

Kada su bolesti životinja u pitanju, sektor veterine ima stalni nadzor nad situacijom sa bolestima u svijetu, a sa posebnom pažnjom se prate bolesti životinja u okruženju. Sada je veoma aktuelno pitanje bolesti afrič-

ke kuge svinja, koja je još jedna od bolesti životinja do skoro nepoznata na evropskom tlu. Što je najgore, protiv ove bolesti ne postoji vakcina i jedine mjerne prevencije su biosigurnosne mjeru su posteri za granične prelaze i dr. Uprava je na svom sajtu napravila poseban baner kako bi upoznala javnost sa najaktueltijim informacijama o ovoj bolesti, jer nažalost, kada se pojavi u nekoj zemlji, malo toga može da se uradi.

Crna Gora se priprema, kao i



Poštovanje propisa i preporuka veterinara osnova za dobro vođenje farmom

Veterinar veterinarske ambulante Mont Vet **Musa Husović** upoznao je ekipu Dnevnih novina sa procedurom sprovođenja preventivnih mjera zdravstvene zaštite životinja, propisanih Zakonom o veterinarstvu.

Kako je objasnio, ambulanta u kojoj radi, kao i još dvije veterinarske ambulante, Anima Vet i veterinarska ambulanta Ibricevina u Maslinama, obavljaju poslove obavezne zdravstvene zaštite životinja na teritoriji Podgorice. Ove poslove, kao javne, a na bazi javnog konkursa Uprave za bezbjednost hrane, veterinaru i fitosanitarne poslove obavljaju veterinarske ambulante na cijeloj teritoriji Crne Gore.

"Posao se sastoji od preduzimanja obaveznih preventivnih mjera, ispitivanja goveda na tuberkulizu, leukozi i brucelozu. To se radi jednom tokom kalendarske godine. Pored tih mjera, postoji još niz mjeri, koje određuje Ministarstvo i Uprava, kroz Program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja, koji se finansira iz Agrobudžeta. Sprovodi se takođe preventivna vakcinacija protiv bolesti plavog jezika, kvargave kože, klasične kuge svinja i još nekih bolesti životinja. Od kako je počela imunizacija (vakcinacija), nijesmo imali nijedan slučaj, makar ne na području Podgorice", kazao je Husović.

OPASNOST OD ZOOZOA

Prema njegovim riječima, od izuzetne važnosti je kontrola bolesti, koje se mogu prenijeti na ljudе.

"Tuberkulinizacija je izuzetno bitna jer se ta bolest može prenosi na čovjeka. Brucelzo, takođe. To su zoonose, oboljenja koja se prenose sa životinjom na čovjeka. Leukoza koja je obuhvaćena procesom preventivnih mjera, ne prenosi se na čovjeka, ali izaziva veliku ekonomsku štetu kada se pojavi kod goveda. Ukoliko je samo jedno grlo oboljelo, postoji mogućnost da se bolest proširi, a posljedice su velike. Žato treba na vrijeme reagovati, što se kontrolama kroz Program mjera i obezbjeđuje", kazao je Husović.

Farma koju smo mi posjetili broji oko 40 grla goveda, a Husović napominje da prilikom obilaska, dnevno sprovode mjere na oko 20 do 50 grla. Posao je zahtjevan, ali Husović insistira da se

svi korak prilikom sprovođenja mjera ispoštjuje.


"Ispitivanje na brucelzu i leukozu se svodi na to što uzimamo uzorak krvi životinje, i to se dostavlja u Specijalističku veterinarsku laboratoriju koja je opet dio sistema kontrole zdravlja životinja. Bez njih se to ne bi moglo raditi, jer nam oni daju laboratorijske rezultate analiza uzetih uzoraka, na bazi kojih se utvrđuju zdravstveni status



PONEKAD BUDE I POVREDA

Husović navodi da se na terenu ponekad dešavaju i povrede, jer ponašanje životinja može da bude nepredvidivo.

"Nema ovde velikog izazova. Na terenu mogu da se dese i određene povrede, navikli smo na to. Ja se lično nije sam povrijedio. Najbitnije je da je kada obučen. Neko neiskusan kada bi krenuo da uzima uzorak od krave koja je malo agresivnija, povrijedio bi se. Mi koji smo malo obučeniji nećemo se povrijediti. Imamo situaciju da krava pokuša da te udari, ali pazimo se", kazao je Husović.



Svako grlo se po rođenju ili najkasnije 4 mjeseca nakon rođenja u skladu sa Zakonom o veterinarstvu obilježava ušnom markicom i registruje u elektronski registar za identifikaciju i registraciju životinja tzv. centralnu bazu životinja i gazdinstva. U bazu se unose podaci o gazdinstvu, broj identifikacione oznake [ušne markice] svake životinje, rasa, pol, datum rođenja, kao i mjerne zdravstvene zaštite koje se sprovode za svaku pojedinačnu životinju.

Redovne imunizacije i kontrole sprečavaju širenje zaraza

Saradnja farmera sa veterinarima i nadležnim službama od presudne važnosti za očuvanje zdravlja životinja, a samim tim i za ekonomsku održivost posla



svake pojedinačne životinje. Ispitivanjem na tuberkulizu, vrši se tuberkulinizacija ili PDD tuberkulinski test. To je nešto poput alergo testa. Mi mjerimo deblijino kožnog nabora prije aplikacije tog alergena, tuberkulina. Nakon 72 časa se čita aplikacija i ukoliko se utvrdi da je deblijina kožnog nabora veća od dva milimetra, onda je grlo pozitivno. Ukoliko je jedan milimetar do dva, onda je grlo sumnjičivo pa se proces mora ponoviti, sa drugom vrstom tuberkulina. Praktikuje se da se tuberkulinski test uradi sa lijeve strane grla goveda, tu se prije aplikacije izmjeri deblijina kože. Uzorci se uzimaju iz vene na repu i iz vene na vratu", pojasnio je Husović koji navodi da se poređ prevenitivnih mjera kod goveda rade i preventivne mjere kod drugih vrsta životinja.

KAZNE I DO 20.000 EURA

Prema njegovim riječima, vlasnici gazdinstava uglavnom sarađuju prilikom njihovog obilaska, ali, kako kaže, ponekad se dešavaju i neprijetne situacije.

"Skoro smo imali takav slučaj, sa nama je išla veterinarska inspektorka, da kontroliše naš rad i gazdinstvo. I vlasnik životinja, po zakonu, ima određene obaveze. Prvo mora da vodi knjigu gazdinstva, da u njoj bude upisan broj grla. Postoje formulati koji moraju biti ispunjeni. Tada se pojavit će žena koja je odbila da radi tuberkulinizaciju i uzorkovanje krvi. Izvukla se na nas i rekla, ne pamti da mi na pamet to da radim", priča Husović.

U tom slučaju, objašnjava, veterinari ispišu formulat da je vlasnik tog i tog gazdinstva odbio da radi preventivne mjere.

"To se pošalje veterinarskom inspektoru, on dođe na lice mješta i piše prekršajnu prijavu i to dalje preuzima sud. Bilo je slučaja gde su ljudi bili kažnjeni jer su odbili preventivne mjere. Mi se trudimo da ubijedimo ljudi da se to uradi, upoznajući ih da se to radi, posebno da je njihov interes da životinje budu zdrave. Od tih životinja dobijaju proizvode za ishranu njihovih porodica, a i stavljuju ih u prodaju, za ishranu ljudi", kazao je Husović.

Veliki podstrek vlasnicima gazdinstava da sprovode mjerne zdravstvene zaštite predstavljaju i podrške Ministarstva, koje ne mogu dobiti ako nijesu sprovele mjerne, ali i velike novčane kazne, ukoliko se ne pridržava-

nutno imamo 24 krave i imamo 12 junica, dva bika i nešto teladi. Takođe imamo 130 ovaca, nešto jagnjadi. Od toga živimo, vraćamo kredit. Nije da ne može da se živi, ali veliki su izdaci. Proizvodimo samo meso i mlijeko koje prodajemo mljekari Drezga. Što se tiče sira, ne proizvodimo ga, majka je stara, ja ne mogu, žena je na poslu. Velika je obaveza oko sira, tako da ga samo za nas pravimo, po potrebi", kaže Mugoša.

Kako ističe, ovaj posao radi već 25 godina, ali da nije lako, s obzirom na obim posla i velike izdatke.

"Ovaj posao radim već dugo. Krave su držali i đed i otac, a ja radim već jedno 25 godina. Tre-



lja životinja radi sprečavanja pojave i širenja zaraznih ili parazitskih bolesti životinja i zoonosa na način i u rokovima utvrđenim ovim zakonom i sprovodi druge mjerne u skladu sa zakonom kazniće se kaznom u iznosu od 500 do 20.000 eura. Ista kazna predviđena je i ako držalač životinja ne omogući vršenje veterinarskih pregleda i kontrola, uzimanje materijala potrebnog za ispitivanje, kao i sprovodenje drugih propisanih mjera i da u tom postupku pruži odgovarajuću pomoć.

500

do 20.000 eura iznose kazne ukoliko držalač životinja ne preduzima mjerne zaštite zdravja životinja radi sprečavanja pojave i širenja zaraznih ili parazitskih bolesti životinja i zoonosa



OSNOVNO JE ZAŠTITITI ZDRAVLJE ŽIVOTINJA

Goran Mugoša, farmer iz Podgorice, za Dnevine novine ističe da je za svakog farmera zaštita zdravlja životinja osnovna stvar.

"Samо zdrava krava može dati maksimalno moguću količinu mlijeka i da to mlijeko bude kvalitetno. A kvalitetna proizvodnja nam je cilj, jer jedino sa kvalitetom možemo računati na dobar plasman svojih proizvoda", kazao je Mugoša.

Da bi održali grla zdravim, napominje on, da farmerne je važno da im veterinari budu dostupni i da sa njima imaju dobru saradnju.

"Osim mjera koje se redovno sprovode za zaštitu zdravlja životinja, važno je da obezbijedimo životinjama dobar smještaj, da se vodi računa o higijeni i objektu i prostoru u kome životinje borave, ali i o kvalitetnoj i pravilnoj ishrani grla", ističe Mugoša.

On navodi da su pojave zaraznih bolesti sve češće, koje mogu farmerima nanijeti veliku štetu.

"Vidimo da su sve češće i pojave zaraznih bolesti koje se prenose iz drugih zemalja i kontinenata, zbog čega je bitno da svi farmeri poštuju preporuke službi, da bi zajedno sa nadležnim službama doprinijeli da se spriječi pojava bolesti. To su bolesti koje farmeri mogu nanijeti ogromnu štetu. Nauk smo imali prethodnih godina kada se to desilo sa pojavom bolesti kvargave kože goveda i plavog jezika. Sada, nakon vakcinacije, nema problema sa ovim bolestima u Crnoj Gori", dodaje Mugoša.





Fitosanitarni sektor obuhvata tri veoma široke oblasti koje su vezane i utiču skoro na sve sfere društva, zdravstvenu zaštitu bilja, sjeme i sadni materijal, kao i pesticide i dubriva. Ove tri kompleksne oblasti neraskidivo su povezane i utiču jedna na drugu.

Cilj zdravstvene zaštite bilja je sprečavanje unošenja i širenja štetnih organizama u svijetu ali, svakako, kada se ne bi vodilo računa o zaštiti bilja oni bi bili poražavajući.

Štetni organizmi bilja mogu u biljnjoj proizvodnji kao što je uzgoj voća, povrća i drugog bilja nanijeti direktnе štete koje se ogledaju u gubitima u proizvodnji i smanjenju prinosova i kvaliteta proizvoda do 100%, isto tako mogu nanijeti i štete koje mogu biti pogubne za životnu sredinu.

Nema pouzdanih podataka o gubicima izazvanim štetnim organizmima u svijetu ali, svakako, kada se ne bi vodilo računa o zaštiti bilja oni bi bili poražavajući.

Mjere zdravstvene zaštite bilja obezbeđuju stabilne, pouzdane i kvatitetne prinose gajenih kultura kroz smanjenje intenziteta i pojave štetnih organizama što između ostalih mjeru podrazumijeva i primjenu sredstava za zaštitu bilja odnosno pesticida.

Stabilno zdravstveno stanje bilja na teritoriji Crne Gore, blagovremeno ot-



krivanje i suzbijanje pojave i širenja štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom, pravovremeno, pravilno, uspješno i racionalno sprovodenje fitosanitarnih mjeru u praksi, sprečavanje ili umanjivanje gubitaka prinosova u biljnjoj proizvodnji i stvaranje preduvjeta za očuvanje zdravlja bilja kao ključnog faktora za održivu i konkurentnu poljoprivodu odnosno biljnu proizvodnju, ali i zaštitu životne sredine.

Zaštita zdravlja bilja je osnovni posao u odsjeku zdravstvene zaštite bilja, čime se ujedno štiti i zdravlje ljudi, bilo od štetnih organizama ili radi obezbeđivanja bezbjedne sirovine za proizvodnju hrane za ishranu ljudi.

Program mjera zdravstvene zaštite bilja se finansira iz agrobudžeta i njima se kontroliše i prati zdravljje bilja sa aspekta štetnih organizama, sa posebnim akcentom

na one karantinske koji mogu imati veliki štetan uticaj na bilje i samu životnu sredinu.

Kroz program zdravstvene zaštite bilja planiraju se i sprovode mjeru posebnog nadzora koje su postupak sistematskog prikupljanja i čuvanja podataka o štetnim organizmima i koje uključuju podatke dobijene inspekcijskim pregledima, kao i praćenje zdravstvenog stanja bilja i sistematska istraživanja na teritoriji Crne Gore.

Posebni nadzori nad bi-jem na teritoriji Crne Gore se sprovode u cilju utvrđivanja prisustva pojedinih štetnih organizama i radi procjene potrebe sprovodenja fitosanitarnih mjeru kroz jasno definisane aktivnosti kao što su zdravstveni pregledi, prikupljanje uzorka, laboratorijska ispitivanja i druge aktivnosti u skladu sa propisanim obavezama i odgovarajućim propisima. Podaci iz ovog nadzora su javni i razmjenjuju se na međunarodnom nivou.


OČUVANJE ZDRAVLJA BILJA ključni faktor za održivu i konkurentnu poljoprivodu



U 2018. do sada održano je devet obuka i dodijeljeno 220 sertifikata o završenoj obuci i izdato 220 legitimacija za profesionalnog korisnika

Status Crne Gore u odnosu na štetne organizme potvrđuju se na međunarodnom nivou na osnovu sprovedenih nadzora i osnov su za izdavanje izvoznog fitosertifikata za bilje i biljne proizvode iz Crne Gore koji predstavljaju uvjerenje o zdravstvenom stanju sa kojim bilje i biljni proizvodi mogu da se izvoze i koji su prihvaćeni na međunarodnom nivou.

Crna Gora je pokrenula i postupak za omogućavanje izvoza merkantilnog krompira odnosno po-krenula proceduru prema Evropskoj komisiji, u cilju priznavanja Crne Gore kao zemlje slobodne od fitopatogene bakterije Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, što je uslov za izvoz merkantilnog krompira na teritoriju Evropske unije. Evropskoj komisiji su



DINAMIKA POPULACIJE C. CAPITATA NA PODRUČJU BUDVA-HERCEG NOVI

dostavljeni izvještaji o sprovedenju posebnog nadzora nad fitopatogenom bakterijom Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, kao i rezultati posebnih nadzora nad drugim relevantnim štetnim organizmima koji se sprovode u

proizvodnji sjemenskog i merkantilnog krompira u Crnoj Gori. Procedura je u toku i nastavice se u skladu sa daljim instrukcijama Evropske komisije.

Stalni nadzor nad štetnim organizmima koji nijesu karantin-

ski vrši se i nad kulturama od nacionalnog interesa kao što su citrusi, maslina, vinova loza i druge culture od znčaja za Crnu Goru. Ovi nadzori osim zdravstvene zaštite bilja (muva masline/Bactrocerae oleae Gmel.), citrusi (voćna muva/Ceratitis capitata Wiedemann), kao i praćenje voćnih muva iz familija Tephritidae i Drosophilidae, doprinose i proizvodnji bezbjedne hrane: mandarina, maslina i druge kulture.

Korisnici ovog programa su poljoprivredni proizvođači koji dobijaju jasniju sliku o pojavi ili prisustvu štetnih organizmima i mjerama borbe, što doprinosi i smanjenju broja tretiranja odnosno upotrebe pesticida.

Važan segment zdravstvene zaštite bilja u smislu praćenja "kretanja" sjemenskog i sadnog materijala.

Štetni nadzori nad štetnim organizmima koji se sprovode u



je uspostavljanje i implementacija Sistema biljnih pasaša u Crnoj Gori koja se sprovodi kroz ispunjavanje uslova za upis u Registr proizvođača, prerađivača, uvoznika i distributera bilja. Na taj način pravo na upotrebu MNE broja je steklo 667 subjekata koji su upisani u Registr. Implementacija sistema biljnih pasaša započela je 2015. godine i direktno je povezana sa sistemom sertifikacije sjemenskog i sadnog materijala. Na sjemenskom krompiru je implementirana je u 2016. godini, za sadni materijal vinove loze u 2017. godini, a za 2018. godinu planirano je uvođenje biljnih pasaša za sadni materijal voća.

U 2017. godini kroz postupak sertifikacije sjemena i sadnog materijala uz obezbeđenju zdravstvenog ispravnosti, sa ispunjenim standardima kvaliteta, a na osnovu izvršenih stručnih kontrola, izdato je 518 sertifikata za sjemenski krompir i žita, rasad povrća, sadni materijal voća i vinove loze i ukrasnog bilja proizvedenog na teritoriji Crne Gore to:

1.269.004 komada lozognog sadnog materijala i podloga

2.943.192 komada rasada povrća i cvijeća

18.597 komada sadnog materijala voćnih vrsta

36.049 komada sadnog materijala ukrasnog bilja

634.600 kg sjemenskog krompira

92.000 kg sjemenskih žita

i sprovodenje programa biljnih genetičkih resursa gdje je u 2017. godini, na području danih gradskih opština, obavljena regeneracija 7 aksešena krompira (4 unikative autohtone populacije i 3 aksešena najpopularnije stare sorte krompira „ruške krtole“).

DNK analize obavljene na SA-SASA institutu u Škotskoj u 2016.

rijekoj upotrijebljenog sjemeњa, vrsta, sorta i kategorija, autentičnost i čistoća vrste i sorte, prostorna izolacija, zdravstveno stanje usjeva, prisustvo korova, opšte stanje i razvoj usjeva, predušev, primjena agrotehničkih mjeri i očekivani prinos naturalnog sjemeњa.

Stručnom kontrolom nad proizvodnjom sjemenskog materijala krompira utvrđuje se: po-

stojanje 4 jedinstvena genotipa krompira:

- genetički profil 1: MNE026 (Ljubičasti šarenici) i MNE198 (Kromir rozi),
- genetički profil 2: MNE143 (Kopričica),
- genetički profil 3: MNE197 (Maus) i
- genetički profil 4: MNE274 (Cvjetasta).

Sredstva za zaštitu bilja (pesticidi) su za bilje isto što i ljevkovi u čovjeku i u životnoj sredini za ljudi, koriste se u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji bilja, pomaju poljoprivrednim proizvođačima da obezbjeđe visoke prinosove i visoko kvalitetne proizvode.

Sredstva za zaštitu bilja učinko ne bi bila korišćena u cilju kontrole korova, bolesti i insektata i zaštite usjeva, procjena je da bi proizvodnje hrane imala dramatično smanjenje od 40% do 80%.

U cilju napretka poljoprivrede i sprovodenja najbolje poljoprivredne prakse radi ostvarivanja najviših prinosova uz istovremeno očuvanje i poboljšanje biodiverziteta, neophodno je graditi poverenje i razumevanje o važnosti zdravljiva bilja i pravilne upotrebe sredstava za zaštitu bilja.

Zaštitu bilja nije samo primjena hemije, to je širi pojam, koji obuhvata kompleks mjeru koje se preduži-

maju radi sprečavanja i suzbijanja pojave štetnih organizama, šteta i koje oni prouzrokuju s ciljem stvaranja optimalnih uslova za razvoj biljke. Crna Gora nema sopstvenu proizvodnju sredstava za zaštitu bilja i sve potrebe zadovoljavaju uvozom. Pesticidi predstavljaju određeni rizik za ljudi i životnu sredinu, iz tog razloga je potrebno vršiti stalnu edukaciju.

Pojedini proizvodi za zaštitu bilja mogu biti štetni za zdravje ljudi, životnu sredinu pa čak i za samu biljku. Zbog toga je veoma važno da svi koji upotrebljavaju sredstva za zaštitu bilja budu svjesni ove činjenice, kao i činjenice da se sredstva za zaštitu bilja moraju pravilno upotrebljavati, i to u skladu sa uputstvom navedenim na etiketi i u skladu sa dobrovom poljoprivrednom praksom.

Fitosanitarna inspekcija sa posebnom pažnjom prati stanje upravljanije utvrđeno prisustvo pesticida. ● U 2131 uzorku niješu pronadene rezidue pesticida.

● U 689 uzorku je utvrđeno prisustvo pesticida, a od toga 649 uzorka ispod maksimalno dozvoljenih količina i 40 uzorka iznad maksimalno dozvoljenih količina.

Zbog svega navedenog može se reći da zaštitu bilja odnosno upotrebu pesticida predstavlja najznačajniji i najosjetljiviji segment u poljoprivrednoj biljnoj proizvodnji te je posljednjih godina posebna pažnja Uprave usmjerena upravo na edukaciju korisnika pesticida.

Edukacija korisnika sredstava za zaštitu bilja i uspostavljanje održivog sistema je glavni zadatak Uprave. Organizovane obuke su potpuno besplatne za poljoprivredne proizvođače, odnosno one koji upotrebljavaju pesticide kao i izdavanje legitimacija bez kojih od 1. septembra 2019. godine neće biti moguća kupiti pesticide u poljoprivrednim apotekama.



AKTIVNOSTI SAVJETA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA



Savjet za zaštitu životinja čine predsjednik i šest članova. Predsjednica je direktorica Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vesna Daković, a članovi – predstavnici Veterinarske komore Crne Gore Ratko Ralević, Ivan Popović i Predrag Stojović, zatim predstavnici Ministarstva poljoprivrede Gojko Babović i Sunčica Boljević, te predstavnik NVO za zaštitu životinja Svetlana Manojlović. Za sekretara Savjeta imenovana je savjetnica u Upravi za bezbjednost hrane Vesna Radusinović.

Savjet za zaštitu životinja osnovan je s ciljem da pruži konkretnе и ефикасне odgovore na brojne probleme koje se tiču zaštite dobrobiti životinja, sa posebnim akcentom на најактуелније, vezane за nehuman odnos pojedinaca prema životinjama, neodgovoran odnos vlasnika prema kućnim ljubimcima, problem velikog broja pasa latalica i sve češćih pojava napada pasa na ljudе.

Do sada su održane četiri sjednice, a kao odgovor na te izazove realizovane su sljedeće aktivnosti:

- Pripremljen je podzakonski akt koji uređuje oblast identifikacije i registracije kućnih ljubimaca;

- U toku je ocjenjivanje najpovoljnije ponude prema tenderu za nabavku softvera za nadogradnjу postojeće elektronske baze za identifikaciju i registraciju životinja, sa bazom za pse, a koja će biti realizovana u narednih godina;

- Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove je planom budžeta za 2019. godinu tražila do-

L Odlukom Vlade Crne Gore, zarad unapređenja zaštite dobrobiti životinja i rješavanja brojnih izazova u ovoj oblasti, formiran je Savjet za zaštitu životinja 24. maja ove godine. Njegova uloga da u što skorijem roku pruži konkretnе и ефикасne odgovore na brojne probleme koji se tiču zaštite dobrobiti životinja.



Nehuman odnos pojedinaca prema prema životnjama, neodgovoran odnos vlasnika prema kućnim ljubimcima, problem velikog broja pasa latalica i sve češćih pojava napada pasa na ljudе, problemi su kojima će se baviti Savjet.

organima lokalnih samouprava da postupaju u skladu sa ovlašćenjima i preduzmu mјere protiv neodgovornih držalaca kućnih ljubimaca i drugih životinja. Svim lokalnim samoupravama koje nijesu donijele propis o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca ukazano je na potrebu da to hitno urade i da u skladu sa tim propisom postupaju. Apelevovan je i na lokalne službe nadležne za komunalne poslove da blisko saraduju sa lokalnim vete-



Detalj sa sjednice Savjeta u Beranama

va i NVO koje se bave zaštitom dobrobiti životinja, koji su dali podršku i drugim lokalnim upravama za zajedničke aktivnosti.

Na posljednjoj sjednici Savjeta konstatovano je da i dalje postoje nejasnoće u dijelu nadležnosti u ovoj oblasti, te da u pravcu edukacije treba nastaviti aktivnosti. Dogovorena je izrada brošure u kojoj će biti tačno definisane nadležnosti institucija,

u skladu sa propisima.

U narednom periodu, akcenat će biti na unapređenju uslova u postojećim skloništima za napuštene kućne ljubimce, njihova održivost, kao i uspostavljanje potrebnog broja novih u općinama gdje ne postoje.

Savjet za zaštitu životinja nastaviće intenzivan rad na unapređenju uslova za dobrobiti životinja u Crnoj Gori.

2019.

godine će se uvesti procedura identifikacije i registracije pasa, što bi znacilo i sprovođenje kaznene politike za neodgovorno vlasništvo



Prevencija pojave bolesti afričke kuge svinja



Z bog opasnosti da se bolest afričke kuge svinja proširi na područje Crne Gore, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove preduzima sve potrebne mјere za sprečavanje pojave ove bolesti. Informisani su svi subjekti koji su nadležni ili mogu doprinijeti sprečavanju pojave ove bolesti, naročito držaci svinja.

Afrička kuga svinja se prvi put pojavila u Evropi 1960. godine u Španiji, Portugaliji i Sardiniji, da bi se nakon pojave bolesti u Gruziji 2007. godine bolest pojavila i na području Ruske Federacije, od juga do sjevera i sjeverozapada Rusije. Od tada se bolest širi i trenutno je u Evropi afrička kuga svinja zabilježena u Litvaniji, Letoniji, Poljskoj, Rusiji, Ukrajini, Republici Češkoj, Rumuniji, Mađarskoj i Belgiji...

Afrička kuga svinja je vrlo kontagiozna virusna zarazna bolest svinja (domaćih i divljih) koja se manifestuje u obliku hemoragijske groznice sa mortalitetom i do 100%. Uzročnik bolesti je DNK virus koji spada u rod Asfivirusa iz porodice Asfarviridae i jedini je poznati DNK arbovirus koji može inficirati beskičmenjake (krpelji roda Ornithodoros) i kičmenjake (porodica Suidae).

Podsjećamo, afrička kuga svinja nikada nije zabilježena na teritoriji Crne Gore.

Ministarstvo poljoprivrede i Uprava, u okviru godišnjih programa obaveznih mјera zdravstvene zaštite životinja, još od 2012. sprovodi mјere kontrole i nadzora radi prevencije afričke kuge svinja.

OVA BOLEST NIJE ZOOZOA!

Veterinarske ambulante, u slučaju sumnje ili potvrde bolesti, odmah obavještavaju Upravu odnosno nadležnog veterinarskog inspektora.

U cilju sprečavanja pojave i širenja bolesti afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

1. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

2. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

3. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

4. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

5. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

6. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

KLINIČKI ZNACI BOLESTI

Inkubacija traje od 5 do 19 dana.

Prvi klinički znak bolesti obično je visoka tjelesna temperatura (više od 40°C), praćena depresijom, gubitkom apetita, brzim i teškim disanjem i iscjetkom iz nosa i očiju.

Svinje su nekoordinisano u kreću, grupišu se, a u perakutnom obliku bolesti mogu uginuti prije pojave kliničkih simptoma bolesti. Krmače mogu pobaciti u svim stadijumima gravitnosti. Kod nekih svinja može

nja, odnosno u kojima je potvrđena bolest afričke kuge svinja. 2. Zabranu iz tačke 1 ove naredbe, odnosi se na:

a) žive domaće i divlje svinje; b) sjeme, embrione ioplodene jajne ćelije porijeklom od domaćih i divljih svinja;

c) svježe i zamrznuće mesa porijeklom od domaćih i divljih svinja;

d) proizvode od mesa porijeklom od domaćih i divljih svinja, osim mesa koje je termički tretirano:

- u hermetički zatvorenoj posudi (konzerve), sa postignutom Fo vrijednošću od tri ili više;

1. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

2. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

3. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

4. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

5. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

6. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

7. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

8. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

9. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

10. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

11. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

12. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

13. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

14. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

15. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

16. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

17. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

18. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

19. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

20. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

21. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

22. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

23. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

24. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

25. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

26. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

27. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

28. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

29. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

30. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

31. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

32. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

33. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

34. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

35. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

36. Radi sprečavanja unošenja afričke kuge svinja, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove donijelo je Naredbu o zabrani uvoza i tranzita afričke kuge svinja, u skladu s poštijenim odredbama.

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove intenzivno sarađuje sa međunarodnim institucijama i organizacijama, a država Crna Gora je član više značajnih međunarodnih organizacija:

OIE

(International Organisation for animal health)

Međunarodna organizacija za zdravlje životinja. OIE je međunarodna organizacija osnovana za ciljem borbe sa bolestima životinja, odnosno unapređenje zdravila životinja širom svijeta. Prepoznata je kao referentna organizacija od strane Svjetske trgovinske organizacije i ima 182 zemlje članice.



EUFMD

(European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease)

Evropska komisija za kontrolu bolesti slinavke i šapa. EU FMD je jedna od najstarijih FAO (Food and Agriculture Organisation) komisija. Osnovana je za koordinaciju i zajedničke akcije protiv bolesti slinavke i šapa.



IPPC

(International Plant Protection Convention)

Međunarodna konvencija za zdravje bilja je međunarodna organizacija koja obezbeđuje zajedničko i efikasno djelovanje u cilju sprečavanju širenja i unošenja štetnih organizama bilja i biljnih proizvoda kao i radi promovisanja odgovarajućih mjera za njihovu kontrolu.



International Plant Protection Convention

EPPO

(European and Mediterranean Plant Protection Organization)

Evropska i mediteranska organizacija za zaštitu bilja sa sjedištem u Parizu (Francuska), je regionalna organizacija zadužena za donošenje fitosanitarnih standarda i koordinaciju aktivnosti u oblasti zaštite bilja za evropsku i mediteransku regiju. Aktivnost organizacije usmjerena je: na postizanje zajedničkog interesa sprečavanja unošenja i širenja štetnih organizama bilja u region koji pokriva EPPO, na usklajivanje fitosanitarnih standarda, obezbeđivanje saradnje i sertifikaciju biljnog sadnog materijala i pesticide.

UPOV-a

(International Union for the Protection of New Varieties of Plants)

Međunarodna unija za zaštitu novih biljnih sorti je međunarodna organizacija sa sjedištem u Ženevi (Švajcarska) koja obezbeđuje i promoviše efikasniji sistem za zaštitu biljnih sorti i podstiče razvoja novih biljnih sorti, za dobrobit cijelog društva. Konvencijom se užgajivačima novih biljnih sorti dodjeljuje pravo intelektualne svojine odnosno oplemenjivačko pravo. Naime, stvaranje novih sorti je složen proces koji zahtjeva veliki trud, znanje i finansijska ulaganja te ugradnju naučnih saznanja iz oblasti genetike, oplemenjivanja bilja i veliko iskustvo i sveukupna intelektualna saznanja stvaraoca nove biljne sorte.

ECP/GR

(European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources)

Evropski Kooperativni Program za mreže biljnih genetičkih resursa je evropska organizacija za biljne genetičke resurse koja kroz kolaborativni program između evropskih zemalja ima za cilj da obezbijedi dugoročno čuvanje i olakša upotrebu biljnih genetičkih resursa u Evropi



WTO-SPS

(WTO- Sanitary and Phytosanitary Agreement)

Sporazum o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera je poseban sporazum unutar WTO sporazuma i koji se odnosi na sanitarne i fitosanitarne mjere koje mogu, direktno ili indirektno, uticati na međunarodnu trgovinu.



CEFTA-SPS

(CEFTA- Sanitary and Phytosanitary Agreement)

Sporazum o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera je poseban sporazum unutar CEFTA sporazuma i koji se odnosi na sanitarne i fitosanitarne mjere koje mogu, direktno ili indirektno, uticati na trgovinu potpisnica CEFTA sporazuma.

IMPRESUM

DIREKTOR: **Nenad Amidžić**

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: **Vesna Šofranac**

UREDNIK DODATKA: **Bojana Pejović**

DIZAJN: **Dejan Popović**

FOTO OBRADA: **Predrag Bošković, Nikola Bečanović**

LEKTURA: **Snježana Avramović**